

## Lenaneo la Tlhatlhobo

Lenaneo la Tlhatlhobo le tlametswe go phatlalatsa ditiro tsa tlhatlhobo mo dirutweng tsotlhe tsa sekolo mo kgweditharong yotlhe.

## Thadisoya ditlhokego

Mananeo a a latelang a tlamela thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhatlhobo la kgweditharo e nngwe le e nngwe mo Dipuong tsa Gae:

### Lenaneo 3: Thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhatlhobo la Mephato 12

Lenaneo la Tlhatlhobo			
Ditiro tsa Kgweditharo			Tlhatlhobo ya bofelo jwa Ngwaga
<b>Kgweditharo 1:</b> Teko e le 1 e e kwadiwang + e 4	<b>Kgweditharo 2:</b> Ditiro di le 2	<b>Kgweditharo 3:</b> Tlhatlhobo ya Tekeletso e le 1 e e nang le:  <b>Dipampiri di le 3:</b> Pampiri 1 – Puo mo tirisong (70) – diura di le 2 Pampiri 2 – Dikwalo (80) diura di le 2½ Pampiri 3 – Go kwala (100) diura di le 3 + Tiro e le 1	<b>Kgweditharo 4:</b> Tlhatlhobo ya kwa ntle e le 1 ya bofelo jwa ngwaga e e nang le:  <b>Dipampiri di le 3:</b> Pampiri 1 - Puo mo tirisong (70) – diura di le 2 Pampiri 2 - Dikwalo (80) –diura di le 2½ Pampiri 3 - Go kwala (100) –diura di le 3 + Pampiri 4 – Tiro ya molomo
<p><b>Maduo a Kgweditharo (Dikgweditharo 1 – 3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mo kgweditharong e nngwe le e nngwe, tlhakanya maduo otlhe a ditiro o bo o a fetolela go % go nna maduo a kgweditharo.</li> <li>Tlhakanya maduo otlhe a ditiro go tloga ka kgweditharo 1 go fitlha go ya 3 o bo o a fetolela go 25%</li> </ul> <p><b>Tlhatlhobo ya kwa ntle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fetolela Pampiri 1 go 17,5%,</li> <li>Fetolela Pampiri 2 go 20%,</li> <li>Fetolela Pampiri 3 go 25%</li> <li>Tlhakanya maduo otlhe a ditiro tsa molomo tsa ngwaga o bo o a fetolela go 12,5% (Pampiri 4)</li> </ul>			

Lenaneo la Tlhatlhobo la Mephato12

Kgweditharo 1				
Tiro 1	Tiro 2	Tiro 3	Tiro 4	Tiro 5
<p><b>*Tiro ya molomo: (Maduo: 15)</b> Tekatthaloganyo ya theetso</p> <p>08/03/2021</p>	<p>Go kwala: (Maduo: 50)</p> <p>Tlhamo: Kanelo/ tlhaloso/ e e sa tseyeng lelhakore/ maitlhomom/ ngangisano</p>	<p><b>Go kwala: (Maduo: 25)</b> Setlhangwa sa tirisano: Lekwalo la botsalano/ makwalo a semmuso (a kopo/ ngongorego, phatlhatiro/kgwebo)/ lekwalo la semmuso le le e seng la semmuso go bakgatiso/ lekwaloikitsiso le lokwalophelegetso (di bodiwa mmogo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanatema le metsotso ya kopano/pegelo/thadiso/athikele ya makasine/ athikele ya lekwalodikgang/ mmuisano/pegelo/ thadiso/ potsotherisano e e kwalwang/ lekwalo la maranyane (imeili).</p>	<p><b>*Tiro ya molomo: Puo e e sa ipaakanyediwang (Maduo: 15):</b></p>	<p><b>**Teko 1: (Maduo: 35)</b> <b>Puo mo tirisong:</b> Tekatthaloganyo, Tshobokanyo. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>14/04/2021</p>
Kgweditharo 2				
Tiro 6		Tiro 7		
<p>Dikwalo: Asaenemente/Porojeke ya Dikwalo (Maduo: 35) KGOTSA Dipotso tse dikhutshwane (Maduo: 10) le Tlhamo ya dikwalo (25)</p> <p>18/05/2021</p>		<p><b>*Tiro ya molomo: (Maduo: 10)</b> Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang (Maduo: 10)</p>		
Kgweditharo 3				
Tiro 8		Tiro 9		
<p><b>*Tiro ya molomo:</b> Puo e e ipaakanyediwang (Maduo: 10)</p>		<p><b>Tlhatlhobo ya Tekeletso: (Maduo: 250)</b> Pampiri 1: Puo mo tirisong (Maduo:70)- diura di le 2 Pampiri 2-Dikwalo (Maduo: 80) – diura di le 2½ Pampiri 3: Go kwala (Maduo: 100) – diura di le 3 (E ka kwalwa ka Phatwe kgotsa Lwetse)</p> <p>27/08/21</p>		

**Tiro ya molomo:**Barutwana ba tshwanetse go dira tiro e le nngwe ya tekatthaloganyo ya theetso (Tiro 1), le puo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe (tiro 4), le ditiro tse pedi tsa puo e e ipaakanyeditsweng **kgotsa**, tiro e le nngwe ya puo e e ipaakanyeditsweng le e le nngwe ya puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang (Ditiro 7 le 8).

**\*\*Teko 1** e ka rulaganngwa ka **maduo a le 35** mme fa a feta, a tshwanetse go fetolelwa go **maduo a le 35**. Le fa Tekatthaloganyo, Tshobokanyo le Dipopego tsa puo le tiriso tse tshitsintse, barutabana ba rotloediwa go bopa dikarolo tse di tsamaelanang le sebopego sa sekolo (thulaganyo ya teko, kabo ya nakojj).

**Ela tlhoko:**Teko e e tlhomameng e e mo Lenaneong la Tlhatlhobo ga e a tshwanela go bopiwa ka diteko tse dikhutshwane tse dintsi. Teko nngwe le nngwe e e tlhomameng e tshwanetse go akaretse diteng tse di bonagalang, e kwalwe metsotso e le 45 – 60 mme e bontshe gore maemo a a farologaneng a dipotso a etswe tlhoko jaaka a tlhaoletse mo dipampiring tsa tlhatlhobo.